


# 실시간 화상 수업 학생 참여 현황 확인하기(1)

※ 실시간 수업에 참여한 학생들의 이름, 최초 접속시간, 접속기간, 집중도 비율, 대화목록 등을 확인할 수 있음


**1**



newrow 로고 버튼 클릭


**2**

Session Stats 버튼 클릭하면  
실시간수업을 진행한 전체 session 현황이 보여짐



과목명      과목명      과목명

**3**



새로운 페이지 생성 →

- 1 ① newrow 로고버튼을 클릭하면
  - 2 와 같은 페이지가 생성됨
  - 2 ② Session Stats를 클릭하면
  - 3 과 같이
- 교수자가 진행한 전체적인 실시간 수업 session을 확인할 수 있는 페이지가 생성됨

※ Newrow 버튼이 동작하지 않을 경우

- 크롬에서 새 탭 띄우신 후에 주소창에 smart.newrow.com 붙여넣기 하시면 session stats에서 참여자 명단, chat history 확인할 수 있고,
- EXPORT 버튼 클릭하면 다운로드 가능

# 실시간 화상 수업 학생 참여 현황 확인하기(2)

※ 실시간 수업에 참여한 학생들의 이름, 최초 접속시간, 접속기간, 집중도 비율, 대화목록 등을 확인할 수 있음

1

전체 session 개수, 참여학생, 전체 수업시간 등 현황 대시보드

Session	Instructor	Students	Duration	Start	End	Rec
13212 연구3(A0034-3) - Mar 17	관리자 L	0	04 min	Mar 17, 2020 11:38	Mar 17, 2020 11:42	-
13212 연구3(A0034-3) - Mar 16	진명주.	0	01 min	Mar 16, 2020 18:46	Mar 16, 2020 18:47	-
BIO111 생명과학(X458-5) - Mar 16	관리자 L	1	22 min	Mar 16, 2020 18:25	Mar 16, 2020 18:48	-
BIO111 생명과학(X458-5) - Mar 16	김준.	0				
BIO111 생명과학(X458-5) - Mar 16	조환.	0				
BIO111 생명과학(X458-5) - Mar 16	관리자 L	0				
CAJO114 아주희망(E127-1) - Mar 13	관리자 L, 김장훈.	0				
BIO111 생명과학(X458-5) - Mar 13	관리자 L, 김유진., 최슬기.	2				
BIO111 생명과학(X458-5) - Mar 13	관리자 L	0				

- 1 ① 개별 session을 클릭하면
- 2 와 같은 새로운 페이지가 열리며 해당 session의 세부 현황을 확인가능

# 실시간 화상 수업 학생 참여 현황 확인하기(3)

※ 실시간 수업에 참여한 학생별 접속시간, 접속기간, 집중도 비율, 대화 목록 등을 확인할 수 있음

The screenshot shows the 'Session Stats' page for a session titled 'BIO111\_ ... 과목명 ) - Mar 13'. The session started at 04:30PM and lasted for 01:03:50 with 2 students present. The interface includes tabs for 'Participants' and 'Chat History', and an 'Export' button. A table below lists individual participant details including their role, email, joined and left times, duration, and attention percentage.

**Session 제목**: BIO111\_ ... 과목명 ) - Mar 13

**Session 운영 정보**: Start Time 04:30PM, Students 2, Duration 01:03:50

**채팅 이력**: Chat History

**엑셀파일로 바로 추출 가능**: Export

**참여현황**: Participants

Name	Role	Email	Joined	Left	Duration	Attention
	Instructor	1583931301_34131_c11819@lti-newrow...	04:30PM	05:27PM	32 min	45%
	Student	eunkl@ajou.ac.kr	04:34PM	04:54PM	19 min	37%
	Instructor	1584085299_30519_c11819@lti-newrow...	04:41PM	05:06PM	25 min	12%
	Instructor	1584085894_62654_c11819@lti-newrow...	04:51PM	05:06PM	14 min	25%
	Student	mj_jin@ajou.ac.kr	05:00PM	05:27PM	27 min	37%

**최초 접속시간**: 04:30PM (Instructor)

**최종 종료시간**: 05:27PM (Student)

**세션 체류시간**: 32 min (Instructor)

**집중비율**: 45% (Instructor)